

**894.**

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 4 i tačka 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

**NAREDBU  
O IZMJENAMA I DOPUNI NAREDBE ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH  
MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I  
SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA**

**Član 1**

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 47/21, 48/21, 51/21, 54/21, 60/21 i 65/21) u članu 1 stav 1 tačka 5 alineja 9 riječi: „od 20 do 23 časa“ zamjenjuju se riječima: „od 20 časova do ponoći“.

U tački 8 na kraju alineje 5 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom, a alineja 6 briše se.

U tački 20b riječi: „veći od 10%“ zamjenjuju se riječima: „veći od 30%“.

U stavu 2 riječi: „tač. 3 i 4 ovog člana“ zamjenjuju se riječima: „tač. 2, 3 i 4 ovog člana“.

**Član 2**

U članu 2 stav 1 poslije riječi: „Sjeverne Makedonije,“ dodaju se riječi: „Sjedinjenih Američkih Država, Kanade,“.

**Član 3**

U članu 6 riječi: „do 2. jula 2021. godine“ zamjenjuju se riječima: „do 16. jula 2021. godine“.

**Član 4**

Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 8-501/20-129/2809

Podgorica, 2. jula 2021. godine

Ministarka,  
**dr Jelena Borovinić Bojović, s.r.**

**895.**

Na osnovu člana 122 stav 3 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova donijelo je

**PRAVILNIK  
O NAČINU KORIŠĆENJA, ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA POKRETNIM  
STVARIMA ZA POTREBE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH  
PREDSTAVNIŠTAVA**

**Član 1**

Ovim pravilnikom uređuje se način vršenja poslova u vezi sa korišćenjem, održavanjem i upravljanjem vozilima, opremom, predmetima istorijsko-dokumentarne, umjetničke i kulturne vrijednosti i drugim predmetima u državnoj svojini, a koji se koriste za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore u inostranstvu (u daljem tekstu: diplomatsko-konzularna predstavništva).

**Član 2**

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**Član 3**

Poslovi u vezi sa korišćenjem pokretnih stvari podrazumijevaju staranje o namjenskom korišćenju, u skladu sa tehničkim karakteristikama i uputstvima proizvođača stvari, iz člana 1 ovog pravilnika.

**Član 4**

Poslovi u vezi sa održavanjem pokretnih stvari iz člana 1 ovog pravilnika podrazumijevaju staranje o tekućem, odnosno redovnom održavanju tih pokretnih stvari, u skladu sa sredstvima obezbijeđenim za tu namjenu u budžetu Crne Gore.

Poslove tekućeg, odnosno redovnog održavanja pokretnih stvari iz člana 1 ovog pravilnika organizuje šef diplomatsko-konzularnog predstavništva na osnovu prethodne saglasnosti Ministarstva vanjskih poslova, a u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države prijema.

**Član 5**

Poslovi u vezi sa upravljanjem pokretnih stvari iz člana 1 ovog pravilnika podrazumijevaju sprovođenje mjera čuvanja i zaštite, kao i osiguranja tih stvari u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države prijema.

**Član 6**

Diplomatsko-konzularno predstavništvo dužno je da pokretne stvari iz člana 1 ovog pravilnika održava i njima upravlja na način kojim će se spriječiti nastanak štete na tim pokretnim stvarima.

**Član 7**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 4/3-041/21-1644-7

Podgorica, 28. juna 2021. godine

Ministar,  
**Đorđe Radulović, s.r.**

## 896.

Na osnovu člana 43 stav 6 i člana 64 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/01, 72/02, 21/03 i 76/05 i "Službeni list CG", br. 16/07, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17, 80/20 i 59/21), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja donijelo je

### **P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST**

#### Član 1

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list RCG“, br. 65/02, 13/03, 59/04, 79/05 i 16/06 i „Službeni list CG“ br. 64/08, 30/13, 32/15, 53/17, 84/17 i 12/21) u članu 17 stav 3, članu 24 st. 1 i 3, članu 25 stav 1, članu 127 stav 1 i članu 134 stav 1 riječi : „18.000 €“ zamjenjuju se riječima : „30.000 eura“.

#### Član 2

U članu 29a stav 1 alineja 2 riječi : „Poreska uprava“ zamjenjuju se riječima: „organ uprave nadležan za poslove prihoda“.

#### Član 3

U članu 72 stav 3 mijenja se i glasi:

„Poreski obveznik može da izda račun u elektronskom obliku uz prethodnu saglasnost podnosioca računa.“

#### Član 4

U članu 86 stav 2 poslije riječi „podnosi“ dodaju se riječi : „elektronskim putem“.

#### Član 5

U članu 128 u stavu 1 poslije riječi „proizvoda,“ dodaju se riječi: „ koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno preduzetnik koji je upisan u Registar profesionalnih ribara ili Registar uzgajališta,“.

U stavu 4 tačka 2 mijenja se i glasi:

“2) posjeduje ili koristi pod zakup najmanje pet hektara za bavljenje šumarstvom.“

#### Član 6

U članu 129 st. 1 i 5 i članu 130 stav 1 riječ „domaćinstva“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „gazdinstvo“ u odgovarajućem padežu.

#### Član 7

Obrazac PAN mijenja se i glasi:

# „Obrazac PAN

Predstavnik gazdinstva \_\_\_\_\_  
Poreski broj \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (datum prijema-ispunjavanja poreski organ)

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (organ uprave nadležan za poslove prihoda)

Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Filijala \_\_\_\_\_

## ZAHTJEV ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PAUŠALNU NAKNADU

Molim za izdavanje dozvole, na osnovu koje ću ostvarivati pravo na paušalnu naknadu za niže označene grupe poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih i šumskih usluga.

ISPUNJAVA PODNOSILAC ZAHTJEVA			ISPUNJAVA PORESKI ORGAN		
Redni broj	Vrsta proizvoda, odnosno usluge	Tarifni broj	Zahtjevane površine zemljišta po podacima poreskog organa (zaokružiti)		Uračunavaju se površine zemljišta na osnovu priložene dokumentacije (upisati dokument)
			Da	Ne	
			Da	Ne	
			Da	Ne	
			Da	Ne	
			Da	Ne	
			Da	Ne	
			Da	Ne	
			Da	Ne	
			Da	Ne	
			Da	Ne	

\_\_\_\_\_ (Potpis odgovornog lica)

Izjavljujem da ću pravo na paušalnu naknadu ostvarivati samo za proizvode koji su rezultat djelatnosti gazdinstva čiji sam predstavnik i za usluge izvršene u okviru djelatnosti istog gazdinstva ili putem poljoprivredne mehanizacije drugom poljoprivrednom gazdinstvu.

Naknade za isporučene proizvode i usluge uplaćivaće se na račun:

Br. \_\_\_\_\_ otvoren kod \_\_\_\_\_  
(Upisati naziv banke)

U \_\_\_\_\_,  
dana \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Potpis podnosioca zahtjeva)

**Uputstvo za popunjavanje obrazca PAN:**

Paušalnu naknadu, shodno članu 128 ovog pravilnika, je moguće ostvariti za sledeće poljoprivredne i šumske proizvode, odnosno usluge i to:

1. Poljoprivredni i šumski proizvodi:
  - 1.1. Žive životinje (tarifni broj 0101; 0102; 0103; 0104 i 0105);
  - 1.2. Mlijeko i mliječni proizvodi, živinska i ptičja jaja, prirodni med (tarifni broj 0401; 0402; 0406; 0407 i 0409);
  - 1.3. Žitarice (tarifni broj 1001; 1002; 1003; 1004; 1005 i 1008);
  - 1.4. Uljano sjemenje i plodovi, razno zrnavlje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana (tarifni broj 1210; 1211 i 1214);
  - 1.5. Povrće, korjenje i krtole za jelo (tarifni broj 0701; 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707; 0708 i 0709);
  - 1.6. Voće za jelo (tarifni broj 0802; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809 i 0810);
  - 1.7. Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci (tarifni broj 0301; 0302; 0305; 0306 i 0307);
  - 1.8. Pića, alkoholi i sirće (tarifni broj 2204; 2206, 2208 i 2209);
  - 1.9. Đubriva (tarifni broj 3101);
  - 1.10. Drvo i proizvodi od drveta (tarifni broj 4401 i 4403);
  - 1.11. Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; sječeno cvijeće i ukrasno lišće (tarifni broj 0601; 0602 i 0603).
2. Poljoprivredne i šumske usluge:
  - 2.1 Poljoprivredne usluge (grupa 0111, 0112, 0113, 0121, 0122, 0123, 0124, klasifikacije djelatnosti);
  - 2.2 Šumske usluge (grupa 0202).“.

**Član 8**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-8700/1

Podgorica, 14. juna 2021. godine

Ministar,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**897.**

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta donijelo je

**R J E Š E N j E**  
**O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI**  
**AUTO-ŠKOLA „MITROVIĆ”, BERANE**

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj ustanovi Auto-škola „Mitrović”, sa sjedištem u Beranama, vlasništvo Vojislava Mitrovića iz Berana, koja ispunjava uslove za osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila kategorija „C” i „C+E”.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

UPI broj: 1050304-341/21-908

Podgorica, 20. aprila 2021. godine

Ministarka,  
prof. dr **Vesna Bratić**, s.r.